

t18\_tmap\_1  
(TMW5nSQwyKSVbZSy8yCYeuZ8qkxpfvLbNTB)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r1\_tsep\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $u1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k9\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((r1\_tarski X0 X1) \wedge (r1\_xboole\_0 X1 X2)) \Rightarrow (r1\_xboole\_0 X0 X2) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((l1\_struct\_0 X0) \wedge (l1\_struct\_0 X1)) \Rightarrow ((r1\_tsep\_1 X0 X1) \Rightarrow (r1\_tsep\_1 X1 X0)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1\_pre\_topc X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_pre\_topc X1 X0) \Rightarrow (l1\_pre\_topc X1)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1\_pre\_topc X0) \Rightarrow (l1\_struct\_0 X0) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (l1\_pre\_topc X0) \Rightarrow (\forall X1. (l1\_pre\_topc X1) \Rightarrow (( \\ m1\_pre\_topc X1 X0) \Leftrightarrow ((r1\_tarski (k2\_struct\_0 X1) (k2\_struct\_0 \\ X0)) \wedge (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X1))) \Rightarrow \\ ((X2 \in u1\_pre\_topc X1) \Leftrightarrow (\exists X3. (m1\_subset\_1 X3 (k1\_zfmisc\_1 \\ (u1\_struct\_0 X0))) \wedge ((X3 \in u1\_pre\_topc X0) \wedge (X2 = k9\_subset\_1 (u1\_struct\_0 \\ X1) X3 (k2\_struct\_0 X1)))))))))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_struct\_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(l1\_struct\_0 X1) \Rightarrow ((r1\_tsep\_1 X0 X1) \Leftrightarrow (r1\_xboole\_0 (u1\_struct\_0 X0) (u1\_struct\_0 X1)))) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_struct\_0 X0) \Rightarrow (k2\_struct\_0 X0 = u1\_struct\_0 X0) \quad (7)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_pre\_topc X0) \wedge (l1\_pre\_topc X0))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2\_struct\_0 X1) \wedge (m1\_pre\_topc X1 X0)) \Rightarrow ( \\ & \quad \forall X2.((\neg v2\_struct\_0 X2) \wedge (m1\_pre\_topc X2 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\ & ((\neg v2\_struct\_0 X3) \wedge (m1\_pre\_topc X3 X0)) \Rightarrow ((m1\_pre\_topc X1 X2) \Rightarrow \\ & (((r1\_tsep\_1 X1 X3) \wedge (r1\_tsep\_1 X3 X1)) \vee ((\neg r1\_tsep\_1 X2 X3) \wedge (\neg \\ & \quad r1\_tsep\_1 X3 X2)))))) \end{aligned}$$